

Svrha

Ovaj informativni list daje bitne informacije o ovom investicionom proizvodu. Ovo nije promotivni materijal. Ovi podaci su obavezni shodno zakonu kako bi vam pomogli razumjeti prirodu, rizike, troškove, potencijalne dobitke i gubitke ovog proizvoda i kako bi vam pomogli da ga uporedite s drugim proizvodima.

Proizvod

Naziv proizvoda:	Apollo 2 Global Bond, Valuta: EUR
	Tranche A, ISIN: AT0000856711, distributör
	Tranche T, ISIN: AT0000746912, akumulator
Naziv proizvođača PRIIP-a:	Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz (www.securitykag.at, Tel. Nr.: +43-316-8071-0). Pripada koncernu Grazer Wechselseitigen Versicherung AG.
Odgovorno nadzorno tijelo:	Austrijski nadzor finansijskog tržišta (FMA), Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien, www.fma.gv.at
Detalji upisa:	Fond je odobren za prodaju u Austriji. Takođe postoji licenca za prodaju u Njemačkoj. Dodatne informacije kao što su informacije o info-centrima i sličnim institucijama u Njemačkoj možete pronaći u prodajnom prospektu u DODATKU IV.
Datum nastanka:	28.02.2025, dokument stupa na snagu sa danom 01.03.2025.

O kakvoj vrsti proizvoda je riječ?

Vrsta:	Ovaj proizvod je zajednički fond u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima iz 2011. (InvFG), koji je u skladu s Direktivom (EU) 2009/65/EZ ("UCITS"). Banka depozitar/kastodi banka fonda je Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Heßgasse 1, 1010 Wien.
Trajanje:	Fond je osnovan na neodređeno vrijeme, uz određene uslove moguće je jednostrani raskid od strane proizvođača PRIIP-a. To znači da se fond može ukinuti ili spojiti s drugim fondovima, detaljnije podatke možete preuzeti iz Prospekta pod II.7.
Ciljevi i politika ulaganja:	Fond ima za cilj ostvarivanje visokih tekućih prihoda. Investicijski fokus fonda je na međunarodnim obveznicama. Prilikom odabira emitenta naglasak je na dobrim kreditnim kvalitetu. Prosječna HOV je najmanje AA. Zatim, osigurana je dovoljna likvidnost prilikom ulaganja. Valutni rizici su zaštićeni u fondu. Iz poslovnih razloga mogući su preostali rezidualni rizici od strane valute, ali se ne očekuje da će imati značajan uticaj na razvoj fonda. Fond takođe može da ulaže u depozite po viđenju i depozite na poziv, ali oni imaju podređenu ulogu u ulaganju. Derivativni instrumenti prvenstveno se koriste u svrhe zaštite od rizika, ali su takođe dopušteni u spekulativne svrhe. Fondom se aktivno upravlja i ne temelji se na referentnoj vrijednosti. Aktivno upravljanje može rezultirati višim transakcijskim troškovima u poređenju s pasivno orijentisanim fondom. Neće se koristiti mogućnost prekoračenja 35% imovine fonda za određene emitente sadržana u propisima o fondovima koje je odobrila FMA.

Redovni prihod će se raspodijeliti za kategorije potvrda o akcijama koje sadrže A kao prvo slovo u oznaci tranše, ali se neće raspodijeliti za kategorije potvrda o akcijama koje sadrže T kao prvo slovo.


Dodatne informacije kao što su mjesto objave emisionih i otkupnih cijena te dostupnost zakonski potrebnih dokumenata (npr. prodajni prospect uključujući propise o fondovima, osnovni informativni list, godišnji i polugodišnji izvještaj) mogu se pronaći pod „Ostale relevantne informacije“. Za pojedinosti o modalitetima otkupa pogledajte odjeljak „Koliko dugo treba da zadržim ulaganje i mogu li povući novac ranije?“

Ciljna grupa- mali investitori: Osim profesionalnih ulagača, fond je namijenjen malim ulagačima (i) sa znanjem i/ili iskustvom s takvim proizvodima, (ii) koji su dobili odgovarajuće investicione savjete i koji (iii) mogu snositi gubitke do iznosa koji uložili u fond.

Koji su rizici i što mogu dobiti zauzvrat?

Profil rizika: 2

Indikator ukupnog rizika
(skraćeno "IUR").



Ovaj ukupni pokazatelj rizika bazira se na pretpostavci da će ste proizvod držati najmanje 3 godine.

Indikator ukupnog rizika pomaže Vam u procjeni rizika povezanog s ovim proizvodom u poređenju s drugim proizvodima. Pokazuje vjerovatnoću da će izgubiti novac na ovom proizvodu jer se tržišta kreću na određeni način ili Vam nismo u mogućnosti isplatiti (pogledati "Što se događa ako Security Kapitalanlage AG nije u poziciji da izvrši plaćanje?").

Svrstali smo ovaj proizvod u klasu rizika "3" na skali od 1 do 7, gdje "2" odgovara klasi niskog rizika. Rizik mogućih gubitaka od budućih rezultata smatra se niskim. No, izuzetno je važan i u nepovoljnim tržišnim uslovima. Malo je vjerovatno da će uticati na našu sposobnost plaćanja. Klasifikacija se bazira na investicionoj strategiji fonda i namjeravanim instrumentima ulaganja.

Dodatni rizici: Uz tržišne i kreditne rizike koji se uzimaju u obzir u obračunu ukupnog pokazatelja rizika, drugi faktori rizika kao što su likvidnosni i operativni rizici ili rizici specifični za proizvod kao što su valutni rizici, posebni tržišni rizici ili rizici od upotrebe derivata, tako da možete izgubiti cijeli ili dio uloženog kapitala.

Scenariji izvođenja

Brojke prikazane u nastavku uključuju sve troškove samog proizvoda, ali možda ne uključuju sve troškove koje morate platiti svom savjetniku ili distributeru i troškove Vašeg savjetnika ili distributera. Vaša lična poreska situacija takođe se ne uzima u obzir, što takođe može da utiče na konačni ostvareni prihod. Što čete na kraju dobiti s ovim proizvodom zavisi o budućem razvoju tržišta. Budući razvoj tržišta je neizvještaj i ne može se sa sigurnošću predvidjeti.

Prikazani pesimistični, srednji i optimistični scenariji ilustruju najlošiji, prosječan i najbolji razvoj vrijednosti proizvoda. Počivaju na prošlim rezultatima i baziraju se na isplati jednokratnog iznosa ulaganja.

Tržišta se mogu razvijati potpuno drugačije.

Stresni scenario pokazuje što biste mogli dobiti nazad u ekstremnim tržišnim uslovima.

Preporučeno razdoblje držanja: 3 godine

Vrijednost investicije: 10.000 EUR

Scenariji		Ako izadete nakon 1 godine	Ako izadete nakon 3 godine
Minimum	Ne postoji zagarantovani minimalni povrat. Možete izgubiti sve ili dio svoje investicije.		
Stresni scenario Ova vrsta scenarija dogodio se za ulaganje između 09.2019. i 09.2022.	Što biste mogli dobiti nakon odbitka troškova Prosječni godišnji povraćaj	8.076 EUR -19,2 %	8.003 EUR -7,2 %
Pesimistični scenario Ova vrsta scenarija dogodio se za ulaganje između 09.2016. i 09.2019.	Što biste mogli dobiti nakon odbitka troškova Prosječni godišnji povraćaj	8.076 EUR -19,2 %	8.003 EUR -7,2 %
Srednji scenario Ova vrsta scenarija dogodio se za ulaganje između 01.2018. i 01.2021.	Što biste mogli dobiti nakon odbitka troškova Prosječni godišnji povraćaj	9.655 EUR -3,5 %	8.955 EUR -3,6 %
Optimističan scenario Ova vrsta scenarija dogodio se za ulaganje između 01.2018. i 01.2021.	Što biste mogli dobiti nakon odbitka troškova Prosječni godišnji povraćaj	10.489 EUR 4,9 %	10.255 EUR 0,8 %

Što se događa ako Security Kapitalanlage AG ne može da izvrši plaćanje?

Fond (proizvod) predstavlja poseban fond koji je odvojen od imovine Security Kapitalanlage AG kao društva za upravljanje. Stoga ne postoji rizik neispunjavanja obaveza za društvo za upravljanje (npr. ako postane insolventno). Aktionari su suvlasnici imovine Fonda. Fond ne podliježe nikakvoj zakonskoj ili drugoj zaštiti depozita.

Koji troškovi nastaju?

Lice koja prodaje ili Vas savjetuje o ovom proizvodu može vam naplatiti dodatne troškove. Ako je to slučaj, lice će Vas obavijestiti o tim troškovima i pokazati Vam kako će svi troškovi uticati na vaše ulaganje tokom vremena.

Troškovi tokom vremena

Tabele prikazuju iznose koji se povlače iz Vašeg sistema za pokrivanje različitih vrsta troškova. Ti iznosi zavise o tome koliko ulažete, koliko dugo držite proizvod i koliko dobro proizvod radi. Ovdje predstavljeni iznosi ilustruju primjer iznosa ulaganja i različita moguća razdoblja ulaganja. Izveli smo sljedeće pretpostavke:

- U prvoj godini bi Vam se vratio uloženi iznos (0% godišnji povraćaj).
- Za ostale periode držanja pretpostavili smo da će se proizvod razvijati kao što je prikazano u srednjem scenariju.
- Uloženo je 10.000 eura

Obračun se bazira na A transi.

Scenariji	Ako izadete nakon 1 godine	Ako izadete nakon 3 godine
Ukupni troškovi	500 EUR	693 EUR
Godišnji uticaj na troškove*	5,0 %	2,3 % godišnje

*Ove informacije ilustruju kako troškovi smanjuju Vaš godišnji povraćaj tokom perioda držanja. Na primjer, ako izadete na kraju preporučenog perioda držanja, očekuje se da će Vaš prosječni godišnji povraćaj biti 1,39% prije troškova i -3,61% nakon troškova.

Možemo podijeliti neke od troškova između nas i lica, koje vam prodaje proizvod, kako bismo pokrili usluge koje Vam se pružaju.

Sastav troškova

Donja tabela pokazuje:

- kako različite vrste troškova svake godine utiču na povrat ulaganja koji biste mogli dobiti na kraju preporučenog perioda držanja;
- što uključuju različite kategorije troškova.

Jednokratni troškovi pri ulasku ili izlasku		Godišnji učinak troškova, ako izlazite nakon godinu dana
Ulazni troškovi	4,25% od iznosa koji morate platiti kada ulažete (navedeni su maksimalni troškovi, možete platiti manje).	425 EUR
Izlazni troškovi	Uticaj troškova nastalih kada otkupite svoju investiciju. Ne naplaćujemo izlaznu naknadu.	0 EUR
Tekući troškovi po godini*		
Naknade za upravljanje i drugi administrativni ili operativni troškovi	0,73% vrijednosti Vaše investicije godišnje Uticaj troškova koje vam odbijamo godišnje, obično mjesечно, za upravljanje ulaganjima. Ovo je procjena bazirana na prošlogodišnjim stvarnim troškovima.	73 EUR
Troškovi transakcije	vrijednosti Vaše investicije godišnje Ovo je procjena troškova koje ćemo imati ako kupimo ili prodamo temeljnu imovinu za proizvod. Stvarni iznos ovisi o tome koliko kupujemo i prodajemo.	0 EUR
Dodatni troškovi pod određenim uslovima*		
Naknada za uspjeh	U fondu mogu da se obračunaju naknade za uspjeh, za ovaj proizvod se ne naplaćuje naknada za uspjeh.	0 EUR
Carried Interests	Nema takvih naknada.	0 EUR

Za stvarne naknade obratite se svom finansijskom savjetniku ili prodajnom mjestu.

*Ova brojka temelji se na procjenama, često pozivajući se na podatke i istorijatu. Stvarni troškovi za investitora mogu varirati. Ako fond uloži u podfondove više od 10% imovine fonda, troškovi podfondova takođe su uključeni u navedenu vrijednost te ih indirektno snosi vlasnik udjela.

Možemo podijeliti neke od troškova između nas i lica, koje Vam prodaje proizvod, kako bismo pokrili usluge koje vam se pružaju.

Koliko dugo treba da držim investiciju i mogu li prijevremeno da povučem novac?

Preporučeni period držanja je 3 godine.

Preporučeni period držanja temelji se na našoj procjeni karakteristika rizika i prinosa, te troškova fonda. Trebali biste biti spremni zadržati svoje ulaganje barem navedene godine.

Svoje udjele u fondu možete vratiti kastodi banchi po primjenjivoj otkupnoj cijeni na bilo koji radni dan banke u Austriji, osim na Veliki petak i 31.12. Otkup prije preporučenog perioda držanja može da ima negativan uticaj na Vaše izvođenje/performansu. Društvo za upravljanje može obustaviti otkup ako se to učini potrebnim zbog izuzetnih okolnosti. Prilikom povrata akcija proizvođač PRIIP-a ne naplaćuje otkupnu naknadu.

Ako niste sigurni zadovoljava li Fond vaše potrebe, obratite se svom finansijskom savjetniku i potražite odgovarajući stručni savjet. Preporučeni period držanja je procjena i ne predstavlja garanciju ili pokazatelj budući razvoj vrijednosti, nivo prihoda ili nivo rizika.

Kako mogu da se žalim?

Ukoliko ste nezadovoljni bilo kojim dijelom usluge koju Vam pružamo ili licem koja Vas savjetuje o proizvodu ili koja Vam ga prodaje te se želite žaliti, informacije o postupku reklamacije možete pronaći na www.securitykag.at/fonds/anlegerinformationen/ ili kontaktirajte office@securitykag.at putem obrasca za kontakt na www.securitykag.at/kontakt ili poštom na Security Kapitalanlage AG, Burgring 16, 8010 Graz.

Ostale relevantne informacije

Obračun troškova, razvoja vrijednosti i rizika sadržanih u ovom dokumentu s ključnim informacijama u skladu je s metodologijom propisanom propisima EU.

Informacije o prošlim rezultatima, ako su dostupne za posljednjih deset godina, dostupne su na bazi kalendarske godine u posebnom dokumentu na početnoj stranici proizvođača PRIIP-a na www.securitykag.at pod Dokumenti/Ključni podaci. Prodajni prospekt kao i ostali dokumenti i informacije o proizvodu (kao što su izdajne i otkupne cijene, prodajni prospect, godišnji i polugodišnji izvještaji) drže emitenti Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft, Burgring 16, 8010 Graz, i depozitar/ kastodi banka Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, Heßgasse 1, 1010 Beč, možete pogledati uzajamne fondove na njemačkom jeziku na početnoj stranici proizvođača PRIIP-a na www.securitykag.at.

Aktuelne ključne informacije za investitore ("BIB") kao i scenariji izvođenja na mjesечноj bazi mogu se pronaći na www.securitykag.at/fonds pod Dokumenti/Ključni podaci.